

## КРИТИКА УОННА БИБЛИОГРАФИЯ



Е.С. Сивцэв-Таллан  
Бүрэ 1937 сэллаахха  
таксыбыг «Хохоннор»  
диэн кинигээт саха поэ-  
зиятыг гар ураты лиричес-  
кэй куоластаах поэт кэл-  
битин туохулаабыта.  
Кини ойуулуур уобарас-  
тара тупсаబайынан уон-

на сонун романтической күүрээнээбүнэн аабааччылары кэрэхсэппитэ. «Көмүс долгуннар» (1934) дийн хоноонугар санга олох көстүүтүн – комбайннер идэтийн баылаабыт саха кыбынын хорсун үлэтийн ис-иһиттэн көтөүүллэн, үөрэн суруйбууга. Поэт ин-нингэр дыйкти хартыяна арыллар:

Иннибэр сытара очуоңа суох  
Саһарбаға кыныңар муора,  
Маннык муора ханна да суох  
Арай долгунарга дъүөрэ.

Автор тэннэбилигэ олбууран олбоу хамсатар күүс – көнгүл тахсылаа үзэ буоларын сонун уобара-хынан ойуулаан көрдөрөр:

Көрүүй; иннибин муора күөйбэтэх,  
Далай да долгуна буолбатах –  
Манна – сэлиэнинэйдээх баанына,  
Куолас көмүс хамсаанына.

*Оо, кини дыктитик күлүмүрдүүр,  
Долгун курдук тынар, хамныыр,  
Ас кутан, бишрдик силигириир,  
Бишрдик тыалга халыңныры.*

Били хараабыл дуу диэбитим —  
Самоходнай комбайн сылдъар,  
Кини көмүс сэлиэнинэйбитин  
Баһар, астыыр уонна сынныар

Хохон комбайнерка Попова Иринааң анабыл суруктаах. Биңиги техника дэгиттэр кыайылаах үлэтин поэтизациялааһын, умсугтуулаах онорууну эдэр поэт кыайа туппутун көрөбүт. Кини эрэ

# Таллан Бүрэ лириката үонна билингни кэм

барыта сана үйэ чулуу үлэхитин – саха кырынын ымсыыра көрөр, кини курдук үлэлиэн бабар.

Таллан Бүрэхара мангнагыттан үйлээбү, кэс-  
киллээбү туойбута, өбүгэлэри, төрүтгэри өйдөөхүн,  
ытыктаанын, кинилэри ыччакка биллэрии — үргүн  
санаа төрдө буоларын өйдөөбүтэ, онон кини ли-  
риката дириг философской хабааннаах. «Манччады-  
ры үрүйтээ» (1939) диэн хоноонугар автор сиэр-  
гэ-майгыга иитэр өбүгэлэрбит олохторо ааспүт  
кэми кытта быстых спат ситиммит, дириг силис-  
пүт буоларын поэзия нарын-намчы тылышан  
ойуулаан көрдөрө:

*Хайа хототтон тэлэхийэн,  
Ханна, урүйэ, устабын?*

*Тыымпы күөлүм көнүрүйэн,  
Тыккырыы түнэр буолабыан?*

*Ааспым күннэрим абыланын  
Аламай өйбөр тириэрдинг,  
Утуйбут тапталым утабын  
Уйулған күпіар үйгууртун...*

*Ачалаах кытылга ууруурм  
Айыла нарын кыс уохун,  
Мунчаара харафым көрдүүрэ  
Манчаары ширээннээх суюлун*

Дылуруй, үргүйэм, суугунаа,  
Ахпакка айдаара үнүн,  
Үйзлэр тухары куугунаа  
Үтүү эр Манчаары туүнүн.

Обүгэлэрин билбэт, бинирээбэт, ытыктаабат кини  
бу курдук айыллар, этитгэрээр дьобууру билиэ дуо?  
Онон Таллан Бүрээ поэзията обүгэлэрин ытык ыраларын ыпсарар, эдэр ыгччаты ийтэр суолтата бастакы кинигэлэриттэн көстүбүтэ. Манна кини учуутал идэтин айар үлэни кытта сөпкө дьүрэлээбитэ суолталаа буолуу диэн сэрэйбүн. Кини тапталлаах кэргэниинээн, сэтгэ оботун ийэтинээн, эрэллээх доюрунаан, Марфа Николаевна Харитонова-

лын, Бөгүн орто оскуолатыгар 32 сүл (1948-1980 с.) энгилэ суох үлэлэббиттэрэ. Талланнаар династияларын уопсай педагогической стажтара 155 сүлга тэнгэхэр, онтон кийиттэр, күгүйттэр эбилиннэхтэринэ, уопсайа, 17 педагог буолар, стажтара 200-тэн тахса сүл. Онон Ефрем Степанович уонна Марфа Николаевна норуот үерэбииритин сайдытыгар улахан кылааты киллэрбит дьон. Кинилэр уостубат тапталлара биир идэлэх, биир санаалаах буолбуттарыттан ордук күүхүрдэбэ. Таллан Бүрэ 1934 сүллаахха «Үллям дуо тапталы?! М.Н.Х уонна А.Н.К» дийн анабыл сурктаах хоноон айбыта. Хоноон тутула икки түхүмэхтэн турар. Бастакы түхүмэххэ кэрэ дьүүннээх кытальк күөлү үстэ эргийэн, «кынкыркынкыр ыллаахтаан» тус илин көтө турар.

*Кинини дьүүн этиэхнэр*

*Кэрэ барахсан этэ —*

*Эдэркээн эмнык сурэхнэр*

*Баас хаалларан барбыта.*

Иккис түхүмэххэ лирический герой эдэр кэрэ кыыска сүрэбин сүүйтэрбитин билинэр. Бу таптал эмиэ романтический күүрээннээх буурда, куйлас уобаастарынан бэриллэр.

*Кэлий, ыллаах ол буурбаны,*

*Кураан быстар тинэбин,*

*Урыйдуох эрэ буурбаны —*

*Эрдээх санаа атаян!!*

Кырдьяар сааңыгар поэт олоубун эрэллэх аргыньягар, Марфа Николаевнаа, манык тыллары анабыта:

*Хайдах мин эйшигин таптаабыппын,*

*Ханык айыга үнүүпүн —*

*Барытын сиһилии кэпсиир буолаар,*

*Уонна харабын уутун кыанаар.*

ОНТОН Марфа Николаевна кэргэнийн түүнан сиэннэригэр манык суруйбуут: «Мин эни эбэйт — кыра, илиибин эрэ баттыр үерэхтээх, тутах ёйдөх, туора-тосту быныыта суох, сатаан элбэх тылы булан санграбат, сааңым тухары эхэббитин утары көрбөкө кырыйдым. Эхэббит кихи киэнэ үтүөтэ, мааныта этэ. Ханаан дааны албын, сымыяа дийни билбэтэбэ. Дьон үбүгэр-аынгар ымсыырбат, бэйэтэ мунньюна сатаабат этэ. Сааңын тухары ёттүгэр үтгээх, хармааныгар харчылаах сүлдьыбатаа. Ааңы ахатар, быстыбыкка сальыр идэлээх этэ». Бу тылларга кэргэнийн талаанын ийн өрө туппугут, бэйэтин олоубун киниэхэ уонна оболоругар анабыт амарах ийз, муударай эбэ чабылхай уобараа көстөр. Марфа Николаевна поэт олобор, дылжатыгар, айар үлэтигэр сүүн э улахан орууллаах. Н. Рыкунов суруйуутунан: «Саха норуутугар Таллан куруук талааны бүөбэйдээн бэлэхтэббит дьингинэн, кини буолар. Ол да ийн бүгүн биңиги кини алгыстаах аатыгар махтана сүгүүрйэббит. Кини

ырыаны-хоноону ырынгалырын, литератураны ис сүрэббиттэн таптырын, бэйэтэ эмиэ суруйар дьобурдааын, айылбаттан сахалын амарах тылын-өхүн бүгүн долгуйяа аафабыт». Манна даастан тэтэххэ, Таллан Бүрэ кэргэнийн хоноонун көннөрөн-чочуйан «Мааппа ырыята» дийн ааттаан танаартарбыта.

*Күөрээйдийр ыллытыта*

*Күннээриктиир тахсытыта,*

*Көрүлүү-ыллыты испитим,*

*Күөгэл-нусхал хаамнытым (1931).*

Аацааччы харааар «сэдир сибэкки симэхтээх сиыны» устун кэлэн ийэр кэрэ дьүүннээх Мааппа арылхайдык көстөр. Хоноон норуот уохуттан түспэт тапталлаах ырыята буолан күн бүгүнгэ дийри ылланар биричинэтэ тутгуй? Үрье түлүн сүүхөхтэрэ сатыы кихи хардыштыгар сөөт түбэхэр ритмнээх. Өссө дыктийтэ баар бу ырыа мелодиятын нуучча кыына Ольга Гоголева дийн ырыааныт айбыт. Кини норуот ырыятын дьизэртэр матыбын түнаммыта хоноон түлүн сүүхөүн кытта дьүөрэлии. Таллан Бүрэ уонна Марфа Николаевна айымнээлаах олохторо — дьиэ кэргэн иитиитэ кихиэх аан бастакы төрүтү олохтуурун дакаастыр. Биңиги өйдүүбүт кинитити төрдө дьиэ кэргэнгэ иитиллигэ сыйтар эббит дийн.

Таллан Бүрэ сиппинт-хоппут лириката 1971 сүллаахха «Өлүөнэ очуостара» дийн кинигээ түмүллэн тахсыбыта. «Уобурдуу» дийн хоноонтго саха норуутун түлүн боптуроона — сири тунааны ойууланар. Айымны формата сонун, герой сири түннэнаафымыттан кинини кытта кэпсэтэр:

*Сир, эн туюхтан уохурдун?*

*Тобо бу бача кыафырдын? —*

*Мин сиртэн ыйытабын,*

*Итиэннэ сиртэн истэбин:*

*«Оо, уохурта бу миигин*

*Бар дьоннорун сырата,*

*Өлбүт абан, тулайах уол*

*Ахлат сырдык ыратта.*

*Уохурта бу миигин*

*Тонгон, ирэн тохтубут*

*Күн уота, сир көлөүнэ,*

*Ытыхылыбыт ревкомовец*

*Хаанын кыылы симэхинэ.*

*Уохурта бу миигин,*

*Мэлдүй кэриэс кэриэтэ,*

*Улуу сир түүнан*

*Ленин улуу декретэ!»*

Айымнээга автор үс сүрүн санааны этэр. Мангайыгыта: ааспыйт кэм. Иккинэ — кэлэр кэм. Усүнэ — билингни кэм кинитэ. Ааспыйт кэм сир түннан

кыра-хара норуот ыра санаата буолан көстөр. Герой өлбүт ажата, тулаайах уол, ытыллыбыт ревкомовец, Ленин улуу декретын уобарастара сир проблематын күүхүрдэн, дъэнкэрдэн, суолтатын билингни уонна кэлэр кэмнэ үрдэтэн биэрэллэр. Итинэн Таллан Бүрэ кини уонна государство олоо күүстээх көнгүл үлэнэн сыаналанарын бигэргэгтэр. История охсуулаах тобийдоругар түхэн хаалбакка, билингни кэм арбаңыгар тулуңан олорор биирдиллээн киниэхээр эрз буолбакка, бүтүн норуоттарга да уустук буолбутун көрөбүт. Онон ааспыйт, билингни, кэлэр кэмнэри ситимнээн өйдүүр, ылынар, тулуյар буоллахпытына эрэ үүнэр-сайдар кыхтаахпыт.

Таллан Бүрэ сиппил-хоппут лирикатыгар төрөөбүт фольклорун кытга ситимэ ордук күүхүрбүт. Кини айымныларын сюжетыгар сатабылаахтык номохтору, үүйээннэри тунаара. «Киэнэ Өлүөнэ» дизэн хоноонугар аргыныахтах тулаайах кыныын утуптуунан ый уоран ылбытын өрүс уонна ый кэпсэтиитинэн ойуулуур. Манна номохтор сиэргэ-майгыга иитэр өбүгэлэрбит кэс тыллара уонна ааспыйт кэми кытта ситиммит, силиспит буоллара чорботуллан бэлиэтэнэр. Үй уонна өрүс кэпсэтийтэ төрөөбүт тыл сүмэхинин илдээ сылдьар. Поэт билинэриний:

Манна тыл бары баайа,  
Антаах тыл эмиэ баар,  
Баар ээ биллибээт былаана,  
Таайбат тыл манна баар:

Элбэх өрүстэри билэрим,  
Бырыаба ылланар, кырдык,  
Халлаан саба күөх сырдык  
Элбэх өрүстэри билэрим.  
Миссисипи, Рейн, Дунай, Рион,  
Конго, Амазонка, По,  
Олортон талба ээ, Өлүөнэ –  
Ленам – арктический кую!

Таллан Бүрэ хатыламмат суюлаах-иистээх поэт буоларын саха народны поэта Р. Бајатайыскай манык бэлиэтээбитэ: «Кини (Таллан Бүрэ – ред.) саха бары поэттарыттан адьас атын, ураты айар суюлаах. Омос тута өйдөммөт, ардыгар түүл-бит курдук, илэтэ-чаахчыга биллибээт, соробор наар муна-тэнэ, саарыы-мунаара сылдьардынты хоноон-норун уонна поэмаларын тоё эрэ тартаран ааџын. Хаста да төхтүүрүйэн эргилиннэхинэ, улам дирингээн, сыйяа кэнээн баарллар. Кини айымныларыгар үрдүк сынабылы биэрбит учонайдартан Г.П. Башарины уонна Г.М. Васильевы урут ааттаталыам этэ. Оттон поэттартан Эллэйи, про-заиктартан Николай Габышевы. Кэлин софус, кини туунан таба сынабылаах, боччумнаах дакааста-былаах, бохомо поэт буоларын бэлиэтээн Семен Данилов ыстатыйата Таллан Бүрэ «Өлүөнэ очуостара» кинигэтигээр aan тыл буолан тахсыбыта».

3.К. БАШАРИНА,  
СГУ профессора.

## СУОРУН ОМОЛЛООН АЙАР ТЫЛЫН СИИНТЭКСИҮЭ

### КИИРИИ

Д.К.Сивцев-Суорун Омоллоон – саха омук бүттүүнэ тумус туттар, дириңгик сүгүрүйэр, сүдү, ытык-мааны кинибүт. Саха аймак кинини, бастатан турган, талба талааннаах норуодунай суруйааччы быһытынан киэнник билэр, киэн тутта билинэр, ис сүрэбүттэн тапттыыр, ытыктыыр. Ону бары үчүгэйдик өйдүүбүт: Сиипсэп элбэх, Суорун Омоллоон – соботох! «Омообуран оспот суюлун», кырдык да, aan бастатан турган, уус-урган айытыгыгар хайжата хаалларда. Онууха кини айар тылын күтүр күүхэ-кудэбэ, ойуулуурхонуйар өнө-толбоно, дыкти дүүнгэлэнэ, сылаанннытар сыта-сымара улахан оруоллаах.

Суорун Омоллоон тыл бөдөн маастара буоларын

литэрэтиирэ да, тыл да чинчийээччилэрэ, идэлээхтэрэ, үөрэхтээхтэрэ өрдөөбүттэн билинэллэр. Ол гынан баран суруюааччы айымнытын тыл-ес өттүнэн анаан ырыттыы, чинчийни адьас санга сажаланан эрэр [1, 2, 3].

Айар тыл маастарын айымнытын тылын-өхүн ырыттыы теоретический да, практический да суюлталаах дьоюн сорук буолар. Бу билигин саха тылын истимилийн үөрэтиини кытта ыкса сибээстэнэр. Обурдук тыл үөрэбүн санга көлүөнэ эдэр чинчиниттэрэ (Иванова С.В., Васильева А.А., Сыромятникова Л.Е., Торотоев Г.Г. у.о.д.а.) истилистикиэ интэрэзинэй проблемаларын сырдатар кандидатской диссертацияларыгар саха уус-урган литэрэтиирэтиттэн баай матырыаалы сомсон, суруюааччы айар суюлун-иниин истиил өттүнэн боччумнаахтык болбайор үтүө үгэстэннилэр.